



LEGENDA DELLE UNITA' GEOTECNICHE

DEPOSITI CONTINENTALI QUATERNARI

Depositi antropici
 Depositi antropici di provenienza locale, costituiti da una singola stratigrafia a composizione variabile. Pagine in formato A3.
Unita' geotecnica
 Unità geotecnica di provenienza locale, costituita da una o più stratigrafie a composizione variabile. Pagine in formato A3.
Depositi alluvionali recenti
 Depositi alluvionali recenti di provenienza locale, costituiti da una o più stratigrafie a composizione variabile. Pagine in formato A3.
Unita' geotecnica
 Unità geotecnica di provenienza locale, costituita da una o più stratigrafie a composizione variabile. Pagine in formato A3.

Depositi marini e transizionali quaternari
 Depositi marini e transizionali quaternari di provenienza locale, costituiti da una o più stratigrafie a composizione variabile. Pagine in formato A3.
Unita' geotecnica
 Unità geotecnica di provenienza locale, costituita da una o più stratigrafie a composizione variabile. Pagine in formato A3.

Superfaccie degli Strati Sottostanti
 Superfaccie degli strati sottostanti di provenienza locale, costituite da una o più stratigrafie a composizione variabile. Pagine in formato A3.

Sistema Supporto
 Sistema di supporto costituito da una o più stratigrafie a composizione variabile. Pagine in formato A3.

Sistema Letame
 Sistema di letame costituito da una o più stratigrafie a composizione variabile. Pagine in formato A3.

Schema indagini in profilo

Indagine	Descrizione	Indagini	Campagna Indagini
UG1	Sondaggio a carotaggio continuo	UG1	UG1
UG2	Sondaggio a carotaggio continuo	UG2	UG2
UG3	Sondaggio a carotaggio continuo	UG3	UG3
UG4	Sondaggio a carotaggio continuo	UG4	UG4
UG5	Sondaggio a carotaggio continuo	UG5	UG5
UG6	Sondaggio a carotaggio continuo	UG6	UG6
UG7	Sondaggio a carotaggio continuo	UG7	UG7
UG8	Sondaggio a carotaggio continuo	UG8	UG8
UG9	Sondaggio a carotaggio continuo	UG9	UG9
UG10	Sondaggio a carotaggio continuo	UG10	UG10
UG11	Sondaggio a carotaggio continuo	UG11	UG11
UG12	Sondaggio a carotaggio continuo	UG12	UG12
UG13	Sondaggio a carotaggio continuo	UG13	UG13
UG14	Sondaggio a carotaggio continuo	UG14	UG14
UG15	Sondaggio a carotaggio continuo	UG15	UG15
UG16	Sondaggio a carotaggio continuo	UG16	UG16
UG17	Sondaggio a carotaggio continuo	UG17	UG17
UG18	Sondaggio a carotaggio continuo	UG18	UG18
UG19	Sondaggio a carotaggio continuo	UG19	UG19
UG20	Sondaggio a carotaggio continuo	UG20	UG20
UG21	Sondaggio a carotaggio continuo	UG21	UG21
UG22	Sondaggio a carotaggio continuo	UG22	UG22
UG23	Sondaggio a carotaggio continuo	UG23	UG23
UG24	Sondaggio a carotaggio continuo	UG24	UG24
UG25	Sondaggio a carotaggio continuo	UG25	UG25
UG26	Sondaggio a carotaggio continuo	UG26	UG26
UG27	Sondaggio a carotaggio continuo	UG27	UG27
UG28	Sondaggio a carotaggio continuo	UG28	UG28
UG29	Sondaggio a carotaggio continuo	UG29	UG29
UG30	Sondaggio a carotaggio continuo	UG30	UG30
UG31	Sondaggio a carotaggio continuo	UG31	UG31
UG32	Sondaggio a carotaggio continuo	UG32	UG32
UG33	Sondaggio a carotaggio continuo	UG33	UG33
UG34	Sondaggio a carotaggio continuo	UG34	UG34
UG35	Sondaggio a carotaggio continuo	UG35	UG35
UG36	Sondaggio a carotaggio continuo	UG36	UG36
UG37	Sondaggio a carotaggio continuo	UG37	UG37
UG38	Sondaggio a carotaggio continuo	UG38	UG38
UG39	Sondaggio a carotaggio continuo	UG39	UG39
UG40	Sondaggio a carotaggio continuo	UG40	UG40
UG41	Sondaggio a carotaggio continuo	UG41	UG41
UG42	Sondaggio a carotaggio continuo	UG42	UG42
UG43	Sondaggio a carotaggio continuo	UG43	UG43
UG44	Sondaggio a carotaggio continuo	UG44	UG44
UG45	Sondaggio a carotaggio continuo	UG45	UG45
UG46	Sondaggio a carotaggio continuo	UG46	UG46
UG47	Sondaggio a carotaggio continuo	UG47	UG47
UG48	Sondaggio a carotaggio continuo	UG48	UG48
UG49	Sondaggio a carotaggio continuo	UG49	UG49
UG50	Sondaggio a carotaggio continuo	UG50	UG50
UG51	Sondaggio a carotaggio continuo	UG51	UG51
UG52	Sondaggio a carotaggio continuo	UG52	UG52
UG53	Sondaggio a carotaggio continuo	UG53	UG53
UG54	Sondaggio a carotaggio continuo	UG54	UG54
UG55	Sondaggio a carotaggio continuo	UG55	UG55
UG56	Sondaggio a carotaggio continuo	UG56	UG56
UG57	Sondaggio a carotaggio continuo	UG57	UG57
UG58	Sondaggio a carotaggio continuo	UG58	UG58
UG59	Sondaggio a carotaggio continuo	UG59	UG59
UG60	Sondaggio a carotaggio continuo	UG60	UG60
UG61	Sondaggio a carotaggio continuo	UG61	UG61
UG62	Sondaggio a carotaggio continuo	UG62	UG62
UG63	Sondaggio a carotaggio continuo	UG63	UG63
UG64	Sondaggio a carotaggio continuo	UG64	UG64
UG65	Sondaggio a carotaggio continuo	UG65	UG65
UG66	Sondaggio a carotaggio continuo	UG66	UG66
UG67	Sondaggio a carotaggio continuo	UG67	UG67
UG68	Sondaggio a carotaggio continuo	UG68	UG68
UG69	Sondaggio a carotaggio continuo	UG69	UG69
UG70	Sondaggio a carotaggio continuo	UG70	UG70
UG71	Sondaggio a carotaggio continuo	UG71	UG71
UG72	Sondaggio a carotaggio continuo	UG72	UG72
UG73	Sondaggio a carotaggio continuo	UG73	UG73
UG74	Sondaggio a carotaggio continuo	UG74	UG74
UG75	Sondaggio a carotaggio continuo	UG75	UG75
UG76	Sondaggio a carotaggio continuo	UG76	UG76
UG77	Sondaggio a carotaggio continuo	UG77	UG77
UG78	Sondaggio a carotaggio continuo	UG78	UG78
UG79	Sondaggio a carotaggio continuo	UG79	UG79
UG80	Sondaggio a carotaggio continuo	UG80	UG80
UG81	Sondaggio a carotaggio continuo	UG81	UG81
UG82	Sondaggio a carotaggio continuo	UG82	UG82
UG83	Sondaggio a carotaggio continuo	UG83	UG83
UG84	Sondaggio a carotaggio continuo	UG84	UG84
UG85	Sondaggio a carotaggio continuo	UG85	UG85
UG86	Sondaggio a carotaggio continuo	UG86	UG86
UG87	Sondaggio a carotaggio continuo	UG87	UG87
UG88	Sondaggio a carotaggio continuo	UG88	UG88
UG89	Sondaggio a carotaggio continuo	UG89	UG89
UG90	Sondaggio a carotaggio continuo	UG90	UG90
UG91	Sondaggio a carotaggio continuo	UG91	UG91
UG92	Sondaggio a carotaggio continuo	UG92	UG92
UG93	Sondaggio a carotaggio continuo	UG93	UG93
UG94	Sondaggio a carotaggio continuo	UG94	UG94
UG95	Sondaggio a carotaggio continuo	UG95	UG95
UG96	Sondaggio a carotaggio continuo	UG96	UG96
UG97	Sondaggio a carotaggio continuo	UG97	UG97
UG98	Sondaggio a carotaggio continuo	UG98	UG98
UG99	Sondaggio a carotaggio continuo	UG99	UG99
UG100	Sondaggio a carotaggio continuo	UG100	UG100

LEGENDA PROFILO

— LIVELLETTA DI PROGETTO

— LIMITE STRATIGRAFICO

— LIVELLO PIEZOMETRICO

— LIMITE STRATIGRAFICO INCERTO

COMMITTENTE: RFI - GRUPPO FERROVIARIA ITALIANA

PROGETTAZIONE: ITALFERR - GRUPPO FERROVIARIO ITALIANO

LINEA CATANIA - SIRACUSA

DIREZIONE TECNICA
S.O. OPERE GEOTECNICHE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

Bypass di Augusta

GEOTECNICA
Plano-profilo geotecnico - Tav.1 di 2

SCALA: 1:2000/200

Rev.	Descrizione	Realizzato	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorezzato / Data
A	Emissione esecutiva	G.Filippi	dicembre 2022	L.Cacciari	dicembre 2022	P. Carlesimo	dicembre 2022	L. Bernardi / giugno 2023
B	Emissione a seguito commenti CSLPP	G.Filippi	maggio 2023	L.Cacciari	maggio 2023	P. Carlesimo	maggio 2023	
C	Integratori spontanei per VIA	G.Filippi	giugno 2023	L.Cacciari	giugno 2023	P. Carlesimo	giugno 2023	

File: R560.00.R.1.1.FS.GE000.001.C n. Ebb:

DISTANZE PROGRESSIVE	0+000	25+000	50+000	75+000	100+000	125+000	150+000	175+000	200+000	225+000	250+000	275+000	300+000	325+000	350+000	375+000	400+000	425+000	450+000	475+000	500+000	525+000	550+000	575+000	600+000	625+000	650+000	675+000	700+000	725+000	750+000	775+000	800+000	825+000	850+000	875+000	900+000	925+000	950+000	975+000	1000+000	1025+000	1050+000	1075+000	1100+000	1125+000	1150+000	1175+000	1200+000	1225+000	1250+000	1275+000	1300+000	1325+000	1350+000	1375+000	1400+000	1425+000	1450+000	1475+000	1500+000	1525+000	1550+000	1575+000	1600+000	1625+000	1650+000	1675+000	1700+000																																
QUOTE PROGETTO	40.271	39.976	39.624	39.380	39.103	38.718	38.406	37.770	39.184	39.056	38.279	37.636	37.288	36.443	35.560	34.613	34.513	34.053	33.201	32.633	31.691	30.902	30.129	31.017	30.990	31.442	31.223	28.503	28.784	28.820	31.970	32.783	33.773	34.108	34.271	34.624	34.651	35.257	34.669	35.068	34.967	34.743	34.207	33.610	31.926	30.332	27.154	24.049	21.845	19.214	17.346	15.686	14.320	13.086	12.073	11.139	10.155	9.864	9.550	9.469	9.937	10.710	11.249	11.536	13.027	12.383	10.420	11.993	12.159																																
QUOTE TERRENO	40.271	39.976	39.624	39.380	39.103	38.718	38.406	37.770	39.184	39.056	38.279	37.636	37.288	36.443	35.560	34.613	34.513	34.053	33.201	32.633	31.691	30.902	30.129	31.017	30.990	31.442	31.223	28.503	28.784	28.820	31.970	32.783	33.773	34.108	34.271	34.624	34.651	35.257	34.669	35.068	34.967	34.743	34.207	33.610	31.926	30.332	27.154	24.049	21.845	19.214	17.346	15.686	14.320	13.086	12.073	11.139	10.155	9.864	9.550	9.469	9.937	10.710	11.249	11.536	13.027	12.383	10.420	11.993	12.159																																
ETTOMETRICHE	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100